

Issek Mulaudzi.

319
(3)

K44/14

PP 1 - 24
xx 25 - 32*

Events in Zoutpanberg from 1870-1904.

PPXAB2 pp-1-32* 26p. f 2-5-0 Isaac Malandzi

19 [redacted] Mapungo a Kale K44/14

31 Whathu vha Kale vho vha vhe na vhuhalu.

~~Nganvi Ramabulana; oka a tshi vhuza
u swika maledzi, na a ma dala.~~

~~na vhu dogwa, na a matshavha nganvi ndi
tsini ha venda. Matshavha, oka e Nanga
kholwane fa ujingga mapfume mun
vha tshi ndiwan nganvi ndi whathu vha vhuza
thungo ya vhu rwa vho vha vho gula ha
masimula vha lva nae a shavela venda
a gula manlioma. a shavha lali a ya Lushola.
Na hene a tu wa nganvi hu sira mapulo.
a kholomo vha ya vha phata Ha matshavha
tsini ha thava ya vha matshishi. (Bandokien Kop)
nganvi mashango a Kale ndi masi ena di ndwa
masvuhana (vhatanga) vho vha vhatshilisa
masi a vho khotsi avho, na u zwima
di phatsha, nga mapulo na u gula minangani.
ya di kholomo, vho di ligisela ulwa ha masi ena
Kama ndi ndan Kama ndi whathu
Hari ngu binwe duvha vho Takala vha pfa
Nanga, ya phala, na mu kosi u tshilila
vho vha vhatshishi a tshi mwa~~

iba pfa hu tohi pf' Makhuwa ida;
 & sia la, who phirela Venda; who phata mishashi
 ya who di thavani da hene. - Phoenicurus deal.
 whatin whathome u hanganea wha vi daya nga phi?
 wha nene a wha wha do mi vhlaga.

Ngo pho ya fara shango bothe, wha hanganea.
 wha vhu gisana whari; wha tshena ~~she~~ ri mini?

ngauri ho wha hu sira a di shaka zwu wha dela zwone
 wha eliva whari a whongo da aga ndwa,
 who da u phata, whari ri do zwishona.

nga u ofha wha vhu da whathange uru whalise
 mesambi ngauri whorha, who di lu gisela u hu.

trali whathena wha tohi funa u di vola,
 mbi lu da wha venda ka wha su tom. Iga du ga
 vuheli,

wha wha whora zwauri a whafra ndwa
 ndi whathin wha khuvhe.

tshigani tshe ne tshi la wha venda
 ne ~~ph~~ ^{the} matin, a ^{the} vanga tshigana na whathena
 zwu whu di ngauri vengs lo wha li kulu
 ngauri makhuwa ndi whathin wha tshiruku.
 na wha venda ndi whathin wha tshiruku.
 makhuwa ha whala who da ho ushate

K44/14

319

Mnde waho Schoemansdal (Ha fu myu pungu)

Wakundwa nge vha venda, ngawi a vhang
yfana na vhasuthu na vha venda.

Ishifhinga he tsila ndiwoi makhwari ~~hakwala~~
vha vha vha sa athu u elwua zwawi
muthu murema anga fungwa. f.
Vha bone, vha tshena vha funako wi
muthu murema a fungwe mafhunge a
mudzino a si vhanghi.

Tshi ne tsha ri shaisa u pfana na
makhwari a kala, ndiwoi vha ri thadetza,
ra vha shunela, Ri tshi lisa, ri tshilima,
ye mbedza ^{na bonye} ri tshi shanga khuri ri sa vho ni malamba,
vayore yiri / vho vha ^{the} funi ~~si~~ muthu murema a fungwe
mafhu nge a mudzino, na u divha jen.
na u sandela taini ha KereKeza vho
ngawi vha vha vha vha vha vha vha vha
ndiwoi misi he ila vha vha vha vha vha vha
muthu muthu a tshishn laka muthu murema
zwi sin a mulandu, na murema a vhalaya
muthu vha so ko u ~~lona~~ galoi
isina muthu vho tangula zwathe
ndi zwone zwonasho vengio, vha tshi vho
vhanghi nge thintete i hu u' lipeda.

4

319

X44/14

vha ~~za~~ dihi ~~za~~ vha lagaho
 ndi gwona gwa za saho vengs na tshizuh
 nsi matkunwe a tohia u gwima
 vhatuna na vhatun vhy hwala zwigidi
 matkunwe ~~a~~ namela tshidi na tshi gidi
 tshi nwe tshihivelwa nga mutun wave
 ngauri vha vha vha tobi gwima ndou na
 thuda na Nari na mbwushwa Tshugulu
 ngauri vha tohi a u gwima vha vha sashigi
 vha vha, vha Thukha Ndou Nari Tshugulu
 ngauri ndi Thukha da vha vha ulwa.
 Arali ye thumtshwa i alwa arali isong
 farwa zwashidi ngauri vha tswi nanga
 khulwanes Gle vha vha nga maanda ndi
 tshugulu, Tshigidi tsha hone Tshi kvelwa
 nga vha vha vha tshi thumtshwa vha vha /
 Kha phanda ya mvi ngauri a tshi
 Kori ~~za~~ vha vha vha vha vha vha vha vha
 zon' gidi gwa kalc zwo vha zwitshi
 wonderlader tate lwa nga mukomoni nga musili
 Ri shela musili phanda Ra Kora
 u gadela dya (Labi) nga Laistok
 ndi tsimbi ja u tate la nga ja

319

K44/14

5

~~Na Kona a longa, Dobi, kha ^{ava Tolwadi} am Thanda~~

~~ngauri sha Kale Dobi go vha li tambo~~

~~la makhangahwe, sha zivini shovha~~

~~Dhi hvala zwi gidi na Baniori * i dyn-~~

~~laho dgi gulu, na dobi na lunanga~~

~~lwa mesili. Baniori ndi Bundaire~~

~~na gwi Kuama gwa gabu na Dobi~~

~~i vho fhiwa. Kha khundu, ngauri~~

~~ndi mukhamo wa nta-tela nga~~

~~ntatale zwi gidi zivo vha gwi zve~~

~~Vordolade. mben, ngwi zivo the viri ndi mukam~~

~~deiva. Tsha Ndon, na Kari, Ishugulu.~~

~~* i m malon na thanda. Tshi ppi. Poto. * ^{zwi} ^{gwi} ^{ngi}~~

~~mulu-mulu e ethabeni. Tshi kuu ndi Raiful ^{ngi} mantshefene / na~~

~~mminis gwi mabanda na vivilimlomo~~

~~na galantasi na mungonge tshi tate~~

~~nga mmahn na Dobi di na, ma dyn~~

~~ado ndi Dobi da mabena, di re~~

~~na thanga. na Tshi nyembane, di~~

~~tate la tishilobo Tsha milomo~~

~~miwhili (swallow) Dobi yetha i m Poto.~~

~~Phu kha he do. Khuhwane go vha~~

~~di Tshi lwa, khwabs nga maanda, hd~~

Tshingulu ndi phunkha i afisako
 na vunhali. Anali wha tsha ditatele
 itshi zwivhona i da ulwa. ^{u ton gumbula mukam nga u opha, nganni i ade}
 nga maanda na nga vunhali
 Mashuru. wha shasha nga dzimbi
 wha tm wha shasha nga milenghe
 wha pikas la vilo vhanwe
 wha vnlawa he ne ngei Dakani
 wha shaya na ~~ndi~~ ^u ndi hane
 u whengana bune ha bva hane
 nganni a whalandi muthu murema
 ndi hane wha suthu na whavenda
 wha whengana na mavhru. ^{ngawi}
 wha venda, na magwvh, ndi
 hane who zvi whona who zwipfa!
 Ha whan whengana na u myadzana
 u whengana ho wha ho hnla wha
 wha venda, who dzula ho. ^{zi}
 Thokhani, Khulu, na mada kani
 malulu, nganni wha wha who fuln-
 fhelda dzane zwenzhi nganni
 na whavenda who wha who ra-
 mbiva u gwima dei hdon

Ishwari, ndi ghantha, a fik
Na vunhalo Brahmo, tare de
i tabi jui ghorra i do sa
ng a maa da ma nge shankha
mavharon, who sha sha nge gudi
Vha thon who sha sha nge shankha
Vha pitha li khil shankha
Vha shankha ke ne nge Daksha
Vha shaya na ~~shayna~~ ndi hone
u vengana mane li bha hone
nganni a vha landi yuttu musso
ndi hone vha luthu na vha veda
Vha vengana na mavharon
Vha venda, na maguska, ndi
hone who zvi sharia vha gurippa
Ha vha u vengana na vengana
u vha vengana ho vha ho shala kha
Vha venda, vha dula ho tgi
Tha ~~zvi~~ ni Khalsa, na made kansi
ma budi, nganni vha vha who fulu-
fela done zvi nge nganni
Na vha venda vha vha who re-
mburi, vha vini a di kdon

270

K44|14

7

Huns nganni navhone vha tshi
Vhilaela vha sa wani malamba
Nanga, do ndon di tshi ghiwa
nga mashuru vha venda, vha shasha
na zwidi, zive vha hwaliswa,
mashungo e ne o a vusa nadwa.
Nganni khasene vho, vha venda, ndune
yasho ya u zwima ndi funyufunyu,
~~Frompo~~, le a inwa nga mashuru
misi vho no vhu ya, u zwima, mashuru
tha vhu dia vha vhereti, vha tho, vha
zwino ni a ~~tha~~ ya, ni dule vhe gembil
ni vhu ye ri e u zwima ha fun ngano
Szipha khaffo vha di tsheenghi ~~do~~
mashango. o the vha venda vho vha vha tshi
ton upfula nga miso he na nga mbado, do pfumbiva
~~zvishonga~~, ye oho, u ri di si vhe, na maano,
vha tshi ton ~~umanga~~ i ne vha funa, ya sala
di nve dea shavha zone ya sala, vha iremma
Kha maganyi ya mbo diwa he ne tho vha vhangi
Ha vho, yo fe, the ri a ili wi vga shango li thihi
heri a ifeli. Hu da mashango o the vha tangana.
ya di sala, nguni vhatu vha kala vho vha vha sali, zwinghi
na hove phukha, do vha di tshinga kholomo.
Ndon vha tshi ton u sera, vga phasi, hayo, vha rema yafes
na ngaho, vha rewa adila ya u ya mahayani.

Huru ngawori na vhone vha tshi
Vhi laela vha sawani malamba
Nanga, oga ndon dei tshi dhiwa
Nga mawhore vha venda, vha shaka
na zwifidi, zive vha hwaliswa,
maphungs e neo a vusa nadwe.
Ngawori khaathenevho, vha venda, nduse
ya who ya u zwima ndi funyufunyes
(Trumpos) le a iwo vha mawim
musi vhonro vanya, u gwima, mawim
vha vhi oga vha vheredi, vharha, vhasi
zwino ni a ~~ta~~ya, ni dyule vhe gembi
ni vhye oje u zwima ha fhu ngawori
Oga phu khaafgo vha di takenghi ogo
mashango. othe, vha venda vha vha vha tshi
ton a pula vha misohe na vge mbado. ogo pumtina
shonge, ga oho, uru oji sihe na meano.
vha, di ton vonge a iwo vha fura, ya sala
di muve oga shava gone ya sala, vha iwu
Kha maganyu ya mbo diwe he ne tho vge vhatang
Ha oho, yo fe, vheri a ilivi vge shange li thihi
wheni a ifadi. Hu da meshange othe, vha Tangana
ya li sala, ngawi thethi vha kala vha vha vha vha vha
na hore phukha degote di tshinga kholome.
Toton vha tshi ton usora, vge phari bago, vha reme
na agote, vha yewa adila ya u ya makayani.

319

K44/14

8

tha ya hayani se awela, vhu fhe loni ka vhege ya phande,
tha venda, vhalangana ulwa na makhuva.

319 vha rambambi vhe ri Tshiala. Tshiala, vha lafuri
tha ita Tshimbe vha vheri matshiki ngamutshiki
et vutshela vhasa, wave, gwino vheri nga ri
ite maano vi bumbele gwimwe zwigidi,
ri ni ndou, dzo wa mutangani, ri ghem
zwi gidi, ri ni vhu lahele dgi ndou
ri do vhu ya na dgi nanga ~~ndi~~ murahu
ha shavha, ya lunguzwi, vha ne wa zwi gidi.
Ha ri vhusiku ita vutshela makhuva vhalwe
na oho, ngawi Shango la Vende ndi la
dgi thavha, na mada ka makulu, makhuva
vha Kundwa ngawi vho vha vha sime zwi gidi.
zwa vhdzi gwimonga gwa gwino, na Gammisi.
la kose lo vha li tohi tori ta telwa nga mulomoni
vharphisa ^{on} nga mulilo nga murahu, vha shavha
la sala li tohi lila li la the, milinga yelo vho vha
vhatshi ti Ra nga matombo, uoi li si shavhe.
a li swiki Kule kule,
Ha ri, nga li mwe ~~dzukha~~ ~~ndi~~ ~~thava~~
vha langana u tuwas. Ha ri, vhusiku
vha mbo di goda vha shavha, nganri a vho
ng o vha na vha phalali, murahu, ha vho.

379 Ha^manga matshelo vha wana e matumba.
 vho pfuluwa, & si vhalas) Tshi nli tshi tshi
 duba, vha tshi a vhu rwa vha sala vha tshi
 Kankaka vha tshi ri "aa" "aa" hu si di vhe mutum
 uni mulandu ndi minis
 U pfuluwa u ho, ha matkhuwa, ha
 shi a vhis a vhatru, vha Ha matshasha,
 vhe ri ari lindeli, hezwi gwi daho.
 Nanga ya Phala ya lila, vha Ha matshasha,
 & si vhalas) vha shavela vhu kothela
 na masambi a vho. nganvi matkhuwa
 o vha ogonya na mulambo wa mnegezi.
 (Sand River) vha Ha matshasha, vha n mela
 nga vhu kothela, & si vhalas) vha shavela
 Ha Laga, vha ^{malokong} tangane dwa hone.
 vha fata hone, vha ru dg a mbilu, yavho.
 Han i vha dgula kenengi made vhole,
 a vhu laka matkhuwa, moordrift
 muhalagwen-a, vho vha vhe matkhuwe
 vho te vhole ho Piet Potgieter, kgahwaha
 wo noyo.
 ma fhu ngo e ne o a vusa undwe,
 Mu kosi wa matkhuwa walila

319

3

14/14

10

wa guma vhurowa. vha-da vha tshi
phalala mu-kosi, vha Ku-vhangana,
Uvi vha ee ulifhezela vha havho. Na
He li ngei musanda wa Ha Laga makwany
phala ya lila. vheri maswina
ata ori wana ndi-hone-hone. haai
Ri a tangana. vhatanga. vha Ku -
vha ngana musanda.

vha Ha matshasha, vho vha vhe vhone,
vhalwi, vha ima ku konda-ho. vhari
Na musi ndi hone-hone. vha tshi do
ni vhonepi makhuwa, a Ku vhangana.
mbiya lamiva. vha ts'a na mulambo.
wa mu halagmena. vha En ga musanda,
wa Ha Laga. Ho vha huenga madekwanza,
vha e dela hene-fho. Hari musi mapparhi
a tshi tsuuka. makhuwa a we la mulambo.
vha ya musanda. vhatanga vha bva
vhatanga mu shunduni,
vhatshena vha nisa mulilo.

u bo-ho. Bai Port Elizabeth) Mntobon
wa shuluma, wari tiki-ndi; tiki-ndi, tiki-ndi;
ngauri vha rema vha sina zwi fidi
*vho vha

31. ~~Qwii~~ vha kundwa, vha shasha

ngauri vhathe vha tshi phela.

vhe ri:ri a phela! vha shasha.

ma khura vha thuba mudi vha n longa

(mulilo) vha thuba kholoma na vha thur

ndi hone vha Ha matshasha vha tshi

zwi shona zwu uoi phano a si hayani.

ndi khwirne ri tshi bimela murahu,

vha mbo di onesa vha bimela

murahu. Hayani. harsho. Ha matshasha,

na zwino honosala vha d'bulu.

Venda la mbo lafa, Ha sala ma basta
ngauri Ramatulana, o thayha shango la muraleni, na
vha tshi vha di na, vha shasha boisiaa

vhan a vha vha sidzana matanghe a

mahosi vha tshi lu vha ngarho.

vo mphaphuli na magio handla, na Ramonda.

vo vha ni bimela, -ni sina minlalo

vhu vhu ~~thekzina~~ thczina di'ndan,

di'hone, nga maanda muttu a sa

tshi mibili e'the, na Shango lo vha

li tshi le mela mashango a tshi on tshe-

lana. Ndwa yo fhu nqo dzea nga u da

Ha vha fzini, nga fhu nqo la magi

hai' lone shothodgo. la vha thun vhathe,

19

K44/14

12

Tha vha Remabulana hd.

Dashana na Rasikhuthuma da makhado
misi madivha. Ota, vhanu vha Remabulana.
vha vhangisana, vhu hosi, ha vnuv ndva, khulu,
misi murrath, wa vha, makhado, a tshi dghena
vhu hosi. Davhana a shavela. Ha jivava (johans
balbagin), makhado a mutshela, a tnuva aze
Ha mphaphuli, a vhuza da mphaphuli a da
a dyula, mpheni, Rasikhuthuma, a dyula
tshitungulu, hga tivave duvha, Dashana,
a amba na jivava, uru vha di. Rasikhuthuma,
jivava, a rambe vha tonga vha di.
Rasikhuthuma, a shavela vhuvedji,
misi onofule he nengai, jivava, a duvha
a mutshela uru a vhuza. na ngoho.
Rasikhuthuma, a vhuza, tshitungulu,
a dyula hone, a luvha jivava,
jivava ova e Marportogis, a tshi bra
Portogis. Oda na nduna dgave. Ndi vho
Nivamazungu, na miswani. Na Luvese tho
na Friderikus misi a tshi bra Portogis ova
e muvhambadi. oda na vhuza vhuza
vho muhawalela thundu dgave. Nagwi fidi
zwa mukapudiva (vordernder)

ha mabodelo a halwa (Grafar)
 ndi mabodelo maluwane, ~~a~~ halwa
 nga whathu whakili. Whatonga wha mu-
 ita Khosi. Ya who, wha mulwhe, ngauri
 o wha e na zwi, gidi, ngauri whathu, wha-
 Kale whosha wha tshi ofha tshi gidi:
 ndi hone atshi wha Khosi (Tolo Ke) mambeli
 wave, o wha e April, Tshinetise
 mu nwati ndi. Bwatama, e na mapholisa ave,
 muthelo wave, whosha wha tshi thela.
 ng a malembe marshili Kana, mana.
 £1. yo whaitoni thekela whathu wha-
~~enna~~, muwhus wave wa hula a ya
 Phanda ha u dia, ~~ha~~ Tshikumbu, na Lwamondo,
 the que, na Ha magoro na Ha Rambuda, na Lushola,
 na Ha Begwa, nga limwe duwha marshuru
 wha ~~mpana~~, whathu wa nac. wha mu is a
 Kimberley whindulani hame ha dzula
 Mr. ~~John~~ nwaha muthiki, adso wha awhanya
 whindulani hame. ngauri owha e na
 Khotho, ya u khotha, whathu, khayo.
 Ndi. Danda li hulu live na mabuli
 manchi ~~.....~~ wha longa mulenghe
 muthiki muthiki khalo

319

3

K44/14

14

Na Katsi. osha e ne go. Ndi thambo. dgo
lu Kiwalo sa thaku. zi na mapundo
dgo vhefheleka Khetandanya
musi vha tshirova muttu vha abonla Baghi,
na tembe, vha mu shu vha misa vha vofha
zianda na milenghe. vha vole Sambelo
vha shela medi vha longa Katsi ngomu
vho shela na muzo. Arali muttu, e na
mulandu. vha doru mulifho wa mulandu
wan ndi £5. Arali a sina ndi Katsi
~~tharre~~. nganni na vha venda vha vha vha
muofha. vho tshikase na oho mphaphuli
vha tshia vha tshia luofha na vha Rambude. na
nehwamonda. vha vha. vha tshia u luofha, Ha Jiwane
vha a tshia ita a tshia vha vha vha vha tshia
na Dzi Khalamo, na mali, ha ene a tshia
vha ~~Ravela~~ Khalamo, ndi musi e munna
o tha nyaho, e na musengele (musununu)
misengele i bva hone, mabodogisi ndi
vhatu vho thanyaho. Na Frenandeg.
Nvatshi kuvana, e na milamula minghi
milamula ine na i khona Shengoni
la venda i bva hone, ha ha.

Ma ~~Kha~~ a Shango la jivana ndi
 Lutanandua ngau ^{indihone} ho gumahlo
 Shango la Rasi khuthuma, ngens di
 Thavhani, ~~the~~ ~~the~~ ~~the~~ ~~the~~ ~~the~~ ndi Tshadwa,
 Seli 'ha Lu vusku, vheri ndi Tshilunguni,
 Spelonken, Nga munye kuaha ha da
 masotsha ihaftina vha tsiki fana jivana,
 vha tsiki mibila na e, vha tsiki thefisa
^{ngau vho vha tsiki mu ake uvi anga vha vtsikela ulwa na oho}
 vha vha ya vha swika ha mphaphuli ^{na}
^{The give Jna Ho Tshikwase na venda lo the,}
 mukesi vha tsiki shuya ndi hane vha tsiki
 fana mukhesi (ne Tsiananda) ngau ri
 o vha a tsiki ulwa na mugischi, vha fana
 mukhesi vha tswa na e, ndi hane vhatungi
 E. Schwellmanns vha tsiki a mba na masotsha
 na jivana uvi vha rume muthu wa n-
 funga Ha mitscha uvi a tumule ndwe
 vha fana, zwie. vil. zwo vha mbo. ruma
 Mr. Johannes Madimba u dgala hane
 ndi hane ndwe ya mugischi, ha mukhesi
 i tsiki fhele. ~~Mr.~~ Mr. Nekulans, hephathwe,
 Dzanawu Ha Mashambu, ndi hane
 ndwe ya ha mitscha na Tsiananda
 yo fhele, mukhesi a tswa na masotsha,

Bya

Nha mmise ha Jivava, a sela hone
 a dula Nwaha a tshi shuma Bada
 He ne phala Mudzivridi. Mukhesi
 musi ofhega mlandu wave a vnelala
 vndzuloni ha we. ndwa ya mukhesi na
 magivhi. ya mbo phela. Nga Shungo. la
 Mudzim. Ne nra Jivava, na masotsha,
 vnu swina. hawha vnu shungulu. Shangoni. lo the
 lavenda. Au tshi ri dgi ndwa. He dgi ndan
 muthu a sa Kovhelewi nde. Nga zwivhanda.
 Mu tshi mbili. u fanela. u ta vhangi. a dgena
 mudini, vha sa a tshu u vale. Khoro. nganni
 li tshi Kovhele, Khoro dgi a valva.
 Nga n ofhe me swine no ndan. Vhathu
 tha Kale vho vte vha sa tshi mbili nga maanda.
 Il bva Tsha Khamu, n ye. Ha Tshishasa indi madzvhu
 marshli. nganni, vhorha vha tshi le me bva ngs
 madikulo. Ndi malungu manghi a ne vha ambaray
 khanduni. na nga ubeba. vhana. nganni nwana wa
 mukhesi. mitam na mukhesi. Utsha di bebiwe.
 Ha vnu u vha na myrathu. Na bone vho vha vha
 sa. a tshi u thimbile. Nga maanda. Na bone Shango
 vha u daka thegi. Na thangasi. fu sa tshi mbili.
 Ho the ho the. Ndila i tshi. Nga midi. Muthu a vali
 a tshi tuva Luvhalani u tshi a mangville. Hu
 to de bva "Mbowha, ya u lala nge. Muthu ha vhai
 indi a ne maiteli a Kale Shangoni. Ette lo vanda.
 vha zwiso a vha tsha hu ita kule. Ndi yone
 mishemo ya vha kale. Ndi musi vha tshi Shengela
 nga maanda. Zvwo the dya vga vha fynji vha
 Kale vga qhunzo latmugiru. Ndi bone lo tshu
 vnu swina. ha ther vga murwa wave jesa. Kristus

319

7

nduna o gwevwa Abagine. ~~ngi~~ den
 nwamadlu gnu, na Luresa, ndi vhone vhe a bva.
 na vha o legisive mba hwele Thwanda ye we,
 a da a vhe a ~~ngi~~ nwe nduna oga we Shango venda.
 ndi hiswane, na Khsphari, na Mamphani,
 na Mahlenga, na Shingami, na nwamadla
 na Horne, na nwashikwemane na
Tshigalo, na mukavula, na mphathathi na
Maharise, na Mabisendaya, na Bogisi na
^① o vha o dgu Bungem, na nwadinginga na Rasinga na
Luvhola. ~~Munene-wa gwevhan, maswanganye~~ ndi ene
 vha ngi sanaho, na jiwava vhu kosi ngauvi vha
 l na vhatu vhe ngi. Jiwava a minange lela.
 ari; makhuva vhe ni i da ri do utha Shango
 Marabastata, a ta kuwa na madi wa we,
 a ya hone. vha tshi swika, vha mbo mufara
 vha mukanga Khathoni, na masankosi
 na danda mifenghern, a the ga ma du vha
 vhana phane, vha da ha ene, ari ni songa da
 ma tsikho il khon toe khisa Masankosi, a bvala a
 a mbo di shavha vhi di kyu, a da a vhu dy a vhana
 vha we, vha vhasadi vha we, vha Shavha, vhu siku
 die the, vha tshi mbila ma du vha mararn, vhaswika
 l vronde, ngi munrah ba ttevha vha dgu mbama
 home, makhuva vha ~~marlonda~~, mukata, ngauvi
 o tuwa na masankosi, na magedane, vha gwipfa
 u ri o den mbarna Kham-Koma wa he ne gho
 vha tshi swika vha wana o shavha, aya ha
 Tshivhassa, a vha nduna a mu mbila Tshishase
 uru, vha mu the vhatu, a bva tshipa a vhu
 ya ofha ba Kholome, ~~ngi~~ a da a ne Tshiphase
~~ngi~~ li nwe duvha a bva ee the na vhatu vha we
 a we la mukambu wa Luvvhu, aya mudiini
 wa, Horne, a thuba Kholome, oga Horne
 Ho nge vhu laka muthu ho ne, a thuba
 Kholome, the dej a vhu ya na ogo hayani haw
 Tshivhassa, ~~ngi~~ a da nge ene ari, a thongo
 Thubela i we, a mbo di shavha na ogo a ya
 vhu tonga na dgo, a tshi mbila a tshi fa dzone,
 vha ha munene-wa gwevhan, ho sala
 ma tshvhi nyana ndi vha Ha Mamphuli wa
 munene-wa gwevhan vha Ha maswanganye.

319

Tshilinde
mapheungwi
Radali, matule veget.
M. o ho. Lebamondo.

18

K44/14

18

Waka mitengue who, who who dyula Lebamondo.

Ha da Mapheungwi a Tshi bya dyula ni e na
vunna ha we, ho goohluu nothe na ngokela
a Tshi ~~shulake~~ ha maduluu na nyote ne kdeee
a wela mukambu wa Luuvinh nge thanga nyoni ya.
Dejyadi na Luuvinh a we Tshilinde Lebamondo
a dyula hone a vunla ha maduluu na nyote, na hean
a ya-ha ~~Shilinde~~ am nne ndi vun dyimba
ndi vunla ha maduluu, na nyote, na dyang.
Qimpana ke a ni moh gware, vunla ha gwan
a mukambu maduluu, na nyote, na vun, mi kumba aisa
ngellet, ndi hone a Tshi tiva Tshilinde a ya
a dyula mitandani a tive mitandani a ya Lebamondo
zvenegwi mu tangue a dyula a tive who tol a
chango lange, ndi hone Mapheungwi, a Tshi be nae.
Waka mitengue Kha Tharha a dyula mitengue
Waka vha shilake, vhathe, ha sell mitengue
ndi hone vha Tshi vha ita who Tshilinde vha munua
mesidang nri vha vun lahi mitapo wana
wa nadine lu sali me vunlandi
ndi hone vha Tshi vha, who Tshilinde

Waka tshilinde mapheungwi swome
mukambu, na who,
mu tangue, a beba Tshilinde

Mapheungwi a beba Radali, Ra dali, a beba matule
na Tshilinde Tshilinde ndi e ne o vha agi sanatho.
na matule matule a beba maboko,
maboko, vun lai a vunla he ndi mukle musi dyana
wakhamu myla tche na sipholi, vhe, ri ni doya u zwime
khosi, ye ri ndi zwone i yani ni vhuze adzo
zvenegwo vha sa a thin u ta kawa. Mo de

Mboi

Mboi, Tshi netise, a tshi bya Ogani, a
tha ta nra ya Haisi, phanda ha kholo, ya nra
makhala, vhe ri, mutsa, murie ma,
adhatu Haisi. Ndu, i fainaho na goetan
ri a ya u thutha vha de na fainaho vha luvukho
nga meande nga misvhe na aya sefumu na mukle

19 Ndi zwane zwine vha Lwamando, vha a na nga zwos
vha tsiki zvwa Matakela, na mbado, Matakela, ndi Khala di
19 Vha vhalaka Hans munie wa plopho

Kha Ningo ndi hope who take truth the Heisi
g, that the phanda he Thang u hani bushindini. (1)

196

K44/14

①

dyma lawe ndi
matsheni ②

she shalaka ne matonga ①

she tumbala thafu, na Tshanda
she eme ne a she Matshenisa
ngambe she phalala mukosi

she Matshenisa she ri ifheri
na tshigidi ngambe matonga, ndi
washne, mi ri phia Tshanda na
dye twa, la tsheko, mi ri ti itani
nge dwe dwe matonga ndi washne,
she Lwamondo she ha na sheri
a zongo nizambe, Tshigidi ndi
tsha shus na matshenisa, ndi washne
she Matshenisa she eme di
ri dzivivhona she Lwamondo,
ni sebala matonga in dale

manala
mangwe
Mauswa
mangweza
magal
matshenisa
Magala
mangweza
Mangama
Takata
manza

④

319

20 K44/14

40

౪

Li saga mabunu who da dga ho the.
The na Khaladi a Tshi ppi Domboze manukuse
a dge wa nge wha Hangwana muzila a dgula
Tshi Takhadulu wha Ha Tshi Khattha vanna
~~wha~~ ~~shay~~ wha latpu wha thaha da mapungo
Wha dge lo Ha maprigizhane Dardari.
Wha neve wha dge lo Tshilazwane lu ngawi whosha who
Humbia ji-wae u ri wha dge lo hori na Umlimbani.
na Tshi Takhadulu nge li neve dusha muzila a te wileluwa
dya a oneva ha jiwawe a tnu mella murahne.

Ha mbo da Mabastere, who da na zwigidi, n bwa
Vha nosa zwigidi, vhe Tshiranga nani. vfa Tshu posela
Tshirhagwanbu. Musi zwri gidi, zwri tshi lila.
zut tshi ti tiki ndi tiki ndi, vha venda nga u otha
vheri Kha musi zwri fhe da vha thm. Ka tshi.
Musi vha tshi no swa vheri Mbanghe, qola, Mbanghe.
qola, vhe ni, vha a zwixtha, ni lale, ni lale, ni vha popule
Inga misewhe, ngauri, vho vha vhe na misewhe, ire na vbutale
vha popula, muttu, umbo, di fela he ne tho.
nada ya vha Khulu ngauri, vha venda vho vha who da who the.
vfa Kunndave, vha brisa vhana vha vhasidana,
vha matanzhe. ~~Mafisichandita, a brisa tanghe lawe minna katorina~~
~~Ma hosi~~ mphaphuli, a brisa, tanghe lawe minna katorina
ma hosi othe vho brisa matanzhe a who.
Khosi i songo brisaho. Nuvana, ndi Maboko, ntumendo,
ngauri, vha e muttu, wa jinawa.
ndi hore mabastere a tshi tuwa a yo u qula
mu qalemi malo ni zthe a ya u kishe he ne u.

Ha nko unwa inwe ndwa Tshakhuna
sotha hu na inwe Muthun wa gota we o wha
tskula Tshisweswini o shendu Kela, madziohandidla
tshi bu one tshwana o ambara gwi hwashe gwandani
i Tonga o alinga o ne wa nza fivawa, medzihandidla
sa Nenga ig a ndou, a ram ba fivawa, ada na
o i se the Tonga, tha da he medzihandidla, Reputhaga.
bra in the na yu makihandidla, munna ugg ugg
Mave latutwi, Mavuhamune! ndi lo one spina lawe
tha mudi a, ya the ndwa khulu, tha mufana
tha Tseli na Saniana, a fa o finta Ma bus.
Savu ori mewu ha na munes, a fa o a puta
ti none fivawa & tshi a ne zari

319

20 K44/14

20

31

li soga mabuyu who da dya ha the.
 who na Khaladi a Tshi tifi Tomboye manukuse
 a dya wa nge wha seagwana mugile a gule

Tshi Tshadulu, wha Ha Tshi khetta, wha sora
 wha ~~gule~~ who latru wha thaka za mapango
 wha dya a magbigigpane. Dangani.
 wha nore wha dya Tshadulu, ngauri whosha who
 humbele giwave uni wha gule hene, na Umlakasi.
 na Tshi Tshadulu, nge li nof duohle Mugile a te shelwa
 dya a one sa ha giwave a hmella murahne.

Na mbo da Mabastere, whode ya zwigidi o lura
 wha posa zwigidi, wha Tshiranga nani, wha Tshi posola
 Tshi iwhawulu, musi gwi gidi, gwi Tshi lila.
 tiki tiki kindii, tiki kindii, wha vende nge nothaf
 wheru Khamusi gwi gadi whathu. Ka thikhi
 mugi wha tahi, psa swa wheru Mbanghe, folu, Mbanghe,
 folu, wheru, wha a gwipha, ni lale, ni lale, ni che pula
 nge miseric, ngauri, whosha wha ne miseric, ire na thatu
 wha pula muttu, n mbo di fela ha nge
 na wya wha Khulu ngauri wha vende whosha wha the.
 wha Kundiwa, wha brisa khana wha khanda
 wha matanghe. Magisimonttu, a brisa, tangha lau, mabastere
 nqhosie, the wha brisa matanghe aho.

Khasi i songe brisa, nana, ndi mabok, mabok
 ngauri, wha e muttu, wa gweva.

Tiki hoso makastere a tiki tiro a yu a gule
 murahne, magisimonttu, the a yu whosha lewe nge.
 Ngipha, mabastere a nea Mabastere khando
 la khando, na khando.

Ha gweva inwe ndwe Tshadulu nra

wha thikhi mabok mabok wa gola we a wha
 a dya a dya, whi swiwindi a thendukela, magisimonttu.
 a tiki tiro wha giwave o ambara gwihwasha gwandani
 zwi nanga Malinge, a ne we nge giwave, magisimonttu
 a brisa Tangha dya Ndon, a swi ba giwave, ada na
 Mbi, ya wha tangha, wha de ka mabok, mabok, Rolutaga
 wha bok whosha, ndi wha mabok, mabok. Munna uyo unti
 Mavukheputi, (Mavukheputi) ndi lone, giwave
 wha mudia, ya wha ndwe khulu, wha mafana
 wha taki mabok, afa a panta Mavukheputi
 ngauri ori Mavukheputi, afa a panta
 hdi kane, giwave a taki a hegari

za li nwe dusha vha Tshakhuma, vha vhalaka -
 Malumesa Raliheswa nga u vha ngisana na
 Raluthaga, ngauri o vha o bebuwa he nefha. Tshakhuma
 thi mu vhu zha. vha vha vno dgula Tshiozwi, Tshi & kani
 Ramebulana a ri: u zwippe a ji myuna aramba.
 moi ya u nda u dia magerhandila. vha lwa zwinghi. vha thu
 vha shela. vha mazenda vha ha. Ramebulana vha shela
 zhatya u rampa. mabe is. vha da ka Tshigidi.
 Tsho tshidi vha vha shushega. vha toho vhe ri:
 Tiki. Ndi. vha Tshakhuma vhe u shasha,
 vha yo. Guina. Ha Tshivhasa. Ha Sala hu sina
 na muthu. na mu-thiki. Shango, looma
 mabe c. vha huna. Ha Tshakhuma vha langa
 na. vha hui sa mu sickana, Mashambe. Mwanza.
 vha sanghe na Nanga & a ndou. ndi hone
 vha tshi vho shata. vha dula. vha vho brisa
 Lintlo. vga. hwa ha male mabe. Maphili ngamthiki
 ngauri vho vha sin a Malina vhu ya mbi si hono
 vha na malin di mbi manna a tshi brisa. 10 Sh.
 Ri Tshi i sa ha Ramebulana. ni tshi lu vha. zwenegeus
 la mbo. lala myana.

Nga linwe dusha vha vende vha langana vha the
 Lwamondo, na Tshakhuma, Ha Tsiaanda. malumesa na
 Dzanani. vho rambana u lwe. Na vhatonga.
 vha ha Mattasulele; vho dgula ~~vha~~ he Sunduzi ^{last},
 a lima hone. Seli ha sendzi. Mattasulele, o vha
 a tshi lu vha Jiwawa, na Rasikhutuma.
 Vhe ri; vhatonga, a vha, no vhone. vha ri vmbelaho,
 Makhusa. vga ri lwe navho. vha wele Seli ha Luvuphi,
 ndi hone. vha tshi wele Luta andwe. vha xi:
 ulwa na vha Ha Mattasulele. vha vende, vhen shava
 vho' Kandwa vga vha tonga. hu sirhe sefa havathu
 vha tonga na vha vende. vha Ha Tshivhasa vheri;
 hai. vha Maphilela, ri nne ri do vha Kona. ya
 mbo ts'a vga malumesa itshi bva vusha. ya Kande
 Ha murovhi. ya vha yo wele sendzi. ilu ga ha
 mattasulele yo u ganana. sendzi. vha Tshivhasa,
 vhe ri; zwir a vha vha. ri a shava vha diisa Luvuvwe.
 lwa sendzi. vha Tshi tungulu vha thi vha ndila ya
 Tshirungulu. vha Ha Tshivhasa vha ja zwinghi.
 vga Luvuvwe. heri vhatun, mapundo na miserhe,
 zwir a vha vha ngomu madini, vga vri vho vha vha
 di vhi da mbuwo. ndi hone Mattasulele a tshi shava
 a wela luvuvwe. la sale lo lala vende.

ga li nre. dudu, the tshe. bimba the whulaka
Malumesa Ralihewa nge n the poci sene na
Ralihewa ngawi ghe o bimba hineha. Tshakhuma
vha mri whulaka. vha vho vho dyule Tshigwi. Tshitakani
Rambulana a tie ngyi tpe a sinyanu eva mba
mbo ya n ka u dia magernandile. vha fave gurinchi. shatpa
vha fhele. Nga meendg. vha he Rambulana vha shash
vha tya u rample mabeis. vha da na Tshigidi
Tshi thiba, vha vha shushega. ne tshe. vhe ri.
Tiki. ndir. vha Tshakhuma vha vha fava
vha ygo guma ta Tshigidi. vha gal a bu sira
na matun. na mu thiti. tango. foma
mabel. vha bimba. vha Tshakhuma. vha longa
ma. vha bvisa musidana. Masikame. bimba
vha tanghe na Nanga ga ndon
vha Tshi vho shata. vha dyule. vha bvisa
Litho. Nga hweka malekhe. magel. ne matun
ngawi hovha bu sira mali. Nga vgo mba kong
vha ka mali. ndi misi muone a tshe. bimba
vha Tshi i se ha Rambulana. ni tel. bimba. jweng
a mba lala myana.

Nga limme duduha vha words vha tangana shote
Lwamondo, na Tchathuma, na Cianda. Maybuna na
Geanani, vha ramboye vluwa na tchathuma
na ha Mattasulele; vho dudu ~~na~~ he loda
a limma hore. Seli ha sendzi. Matthesulele bith
a tchi luza givawa, na Bithithi mba.
The ri; Matonge, vha nadi hore. Vhoro na vha
Matthiwa. Nga ri hore na vha wela vha
ndi hore, vha tchi wela Lata or mba. vha
vluwa na vha ha mattasulele. vho vha, vha vha
vho' Kusidwe nge vha Tonga. bu sentzi vha hore
vha tonga na vha venda. vha Ha Tokihasa vheri;
hori; vharaphweka. ri mne ri go odo Kosa. ya
mbo tonga manluma itchi bva vruka. ya Kanda
Ha mbo vruka vge vgo wela sendzi iluge ha
mattasulele go ugadana. Sendzi. vha tchirhassa,
vheri; gori a shekha. ri a shekha. vha tchirhassa
lwa sendzi. vha tchi tungulu vha thi vha ndile. ya
tchirhassulu. vha Ha Tokihasa vha tchirhassulu
nge Cunwene. vheri. Shekha, mapro, na misches
zwa fokhla agom Medina. Nga jori vha vha
divri dambuwo. ndi hore mattasulele. tchi shekha
a wela kowshu la sala labale vca.

Tari la 12

22 K44/14

22

5
1
33

zwingi niorathela. Kha a murahm. a Daskhana Ramabulana. ondzama. MaKhado alwa na Davhana. a shavela Luonde, afferia nga Tshakhuma. a si ula, a tsu. Ha Tshishasa. a shivelala Ha mphia phyli, a tawa Ha mphaphali aya ngwekhulu. a dorhia a tawa ngwekhulu. a ya Ha Jivava a denla hone. Ma Khado, a zwippa jivava. Davhana, u hene tho, Ha Jivava. a brisa Nanga ea Ndou, na Malenbe, a isa Ha Jivava. ari. ndi humbele Davhana. u ri ndi mndies a thi fumi nri a dule tsini hanga. ndi humbele u ri u vhangi vhatonga. han vha songa mphalala, na vha Luonde, vha songa phalale, vha mufarisa. Jivava a tenda. Ma Khado, aramba mmbi yave. yada Ha Jivava. o ita Tshimbewha. Jivava anga ~~zwi~~ zwidivhi vha lwa ndwa khulu i sinal mphalali. vha shelia vhatim. ndi hone Davhana. a tsiri zvia vhaba, ndi se shasha. a wela Luundu, a ya mphem, ndi hone a tsiamba na Jivava ari. ndi mni utshi ndatedga Jivava ani a thi Kon. u Nghena ndwa-dasal, da vhatim vhamema. a thi zwidivhi Ma Khado. a tsid a hongo Mbudza ani; ndi lwa na Davhana. ndi hone Davhana, a tsid dula mphem. Jivava ani dula gwau he nefho. ndi hone Davhana a tsid a nra mba. Maswadi. a ha Ngwana, vhatova ka makhado. Ha Ku ndwa maswadi ohe ya Luamondo vha tsid tephela ma bungu vhaba ho Luamondo, o na miwa ngo tsukhas vha lwa na vho. vha vha Kuenda, vha ya tsakoma vha di Ku ndwa ndi hone vhatida Ha ~~tsid~~ ana ~~tsid~~; ndi mni utshi ri vhatida inga vhatim. han waru ~~tsid~~ a Kholomo. wo thedsisa. Ma vhatim a Kholomo. Ha mbo vha ntulwa uyo ha ~~tsid~~ gwadi. vha yo shelia hone.

Musi Jivava ofa. Ha vhu sa myana Tonibazin. mawuru vha vumela Kapten. Shill. a vhu sa vha venda, na vhatonga. munia wa ~~tsid~~ hali. ndi ene oramba vhatonga uyo dia. Ha cgvu ~~tsid~~ hali na -

Tarifa 1%

22 K44/14

22

Three small black and white photographs showing different views of a fossil specimen.

Musi givava ofa. Ha vhusa myana
Toni Albagin, makhuru vha vumela
Kanter, Schill, a vhusa vha venda na
vhatonga, munna wa ~~ne~~ hali, ndi e ne oramba
vhatonga n yo dia Ha givava ~~ma~~ ma- (ko)

23/1 K44/14^{23/1}

ndi Mr. 23/3

Whulobedzi, musi onto tuwa, ha vha ya
 Tom. Kellinwaha mutiki, hada + Benji Foster
 Musiyadi wa wek Mayne masheve, whulobedzi
 vha. Ha mphethu, who ~~is~~ ^{is} a Mr Teilen
 Bulala. He necha, Itsekere. Ho ne gani nifan
 masheve, ari a hana ni shufel, zwa pfi
 Ha muneri ni songoye, Ravelle a muna muttu
 ha muneri Wetsman. Allo vha ya u fara masheve
 ari a hana vha do musikolape
 Tshi Khatki he toho, ho vha ha ~~do~~ na ndila
 ya nye u sesha masheve, ~~na~~ ^{do} vha na ndila
 Ho the vha swamondo, vha ~~do~~ ^{do} na ndila ho the
 na vha Tshakhuma, who ~~is~~ ^{is} a man
 vha whulombo, umbi ya mphethu, ya Kasangana
 Masluma, ya vha yo phakisa ~~do~~ ^{do} do Masheve
 ya mu wana mutshena, eri Kasikoti ndi hone
 di tshi do, lunga whetton a conka nace a vha
 onto dhi ^{do} Kula Ku Gidi. Katukon amavhasali
 (Geserwore) ti'ki ndi; vha ~~do~~ ^{do} vha, fara
 vha mu fara, ngauri, musadzi vha e hemesho
 a vho ngo funa y whulobedzi musi wave
 musadi, e hone. Vhe ri museni, ha muneri
 musi vha tshi vha na zwa uwi musadi tuwa
 na shana, vha mu brisa nduni vha tuwa nace
 Kuleyana ha ndu, vha mutengulu ha vuna
 Tshilumbi, vha ma qomo, vha mutahaga, musadi
 di di ntho, flegi. Mwihili muttu, ina ho Malosi
 vha thi vha. a vho ngo farisa tshilumbi,
 vha tshilumbi ndi kasha, ~~vha~~ ^{do} ^{do} vha sakom
 muza. vha muna muttu. Ha ~~veri~~ ^{veri} Wetsman
 vhe ~~do~~ ^{do} vha, vha ngauri, vha Ravelle, vwi masheve
 vho phakisa, ndi hone vha tshi vha, musadi
 Ra zinta vhege y othe, vha vhege ya vha vili ba de
 Luwalo, lwa uwi, muneri vha, vha lunga
 masheve, Rev. R. Wetsman, eri vha gonya thashani
 Ra wana u mulingo. Thokela, ro tangana tho. ri sa
 tshi disha Tshi ne ra nge ponyo ka ~~gaga~~ tshi, e ri
 a thi guni vha o phako, a khetha,
 1. Musadi. Ch. mutshe kusona si, mambado
 2. ~~Mambado~~ ^{do} ^{do} remanant adzhia Bere ya we
 Ra go nge; he ne ngei Thashani metaito vha
 vha Edwad, zwa uwi mifungo u khanya u whulunga
 masheve, ni songoye vha whulobedzi
 masiani, vha vha u nga ndi vha vili, na mawudzi -
 a tshi imo, na wana shanga lofa, Atsina -

23

23

319

23/2²

K44/14

23

31

8 Nga tshifinge. Toba Peasant Foster (matwana)

Ndi hone kutshe vuvwa nadwe ya, feti lobert na mphephu.
Nga 1898, mayi ba khupi, sha tsheza. He maphephu, sha vuvwa
vheza. Tshakhuma sheri. Ndala tshanda mufungi sha da
he whatonga shingi. Matwana sheri. Sha da gange madukuna
sha dylis. Kene kene whatonga sha dylis. Ndlili ye dasi.

Sha da tshandale mufungi, sha tsheza. Sha vuvwa
vheza. Mafango othe, lwmendo, tsienda, na wana bu sina
na tshufela ha merer. Sha da muneri. Shinge makhuwa
aasi. Tu we gwino, aasi funi. Shinge maloqha

3/6 / 37 a town ka gwino. Sha tshinga pemefho a sha tshe gwi'kone
na matwana sha no hengane. Sha venda venu, ari funi
mudwe mibili go myari sha venu ni yiree uvi
vunfahisa nga mphephu. Analu na kuvudar vine ridoyefhi
Hemani. Na Dombwe, Jevemba, a da who, u vira. Na
matwana, u sha dada oda na whatonga sha werho.
Ndi hone matwana a tshikworela mafungu sheri
matwana, ndwe i a thoma, sha venda, sha hengana sheri-
dengi sheri; Analu na pfa mufhini u tshikworela
gwanda. Ha mphephu, sha tsienda, ni die Dombwe
sha tshakhuma. Tshita sha dylis sha manluna.

Tshitungulu ni gwine nga bu vuvwu. ni dice Tshitungulu
mucanda ni so nge ghesa. Ya vi a iya farang, he ne-
ngci. Bzana nge mufhini wa tambella gwanda. warb
tiki ndiit tiki ndiit wa pfa gwine gamuwa
lasta. Ngidzi. Bzane fho. sha venda sha matwana
muthwa a tshini, tsienda. Ha Dombwe, Tshakhuma
tshikworela, manluna tshitungulu, ye itsiwele
lnta nadwe whatonga, shi huu shasha sha-
sia na zwothe. na Khulhu, na mitulu, hai hai hai
a si rho, sha veda la vuvwu. Sha vho dembowe.

Sha sha sha via na agi galoi, dea thu biva
nga sha Tsicadze, li more dasha matwana whatelwe
Na sha tsicadze sha vhalaha munwe munwa a ne
a tdi matwana nge nekhala sha dyla ho.
Tshitungulu, ndwe ya fela mphephu
a sha sha a tsicadze. Vhembe. Ha thoma, ndwe
ya maisineane. Na matwana, nga 1899, Mr Mayer
a sha vhalaha Tshakhuma. Tabeni a dala hone
na Landros. Van ziller a dyla ha mutsha

mt Mayer ndi e ne. ②

Cont with 23/3 on
facing page

24 24 K44/14 24

Shango-li a fapho. Ra Kondelela ri tshi ofha
 iha Gwamondo. Shango. lo shisha. Ri tshi swika.
 Thoko. do o toki oma. na nde she. do o toki huetekana.
 Ra swi ka. ra mutoda n si mu wane. Ra wana
 de vha mshukalele hane. ra ~~mutoda~~ ~~swi ka~~. zwi tshi
 ofha. who toki townkisa ma thindu. Ra do vha
 ra to da. ra wana Tshalo. tshe we he sh a mshukale
 hane. na mutukana. wa jonas. who vhe wa the thin
 han thiki. mutungu i ezi. nge a ripukule ri phone
 arali eene. Ra fu kula. ma wa na cere na
 mutukana. na jonas. shola dwe the thin han thiki.
 (①) a tshi rabel. Haai who mukhe mutanya mshukali wather. Ra do oha
 a ni bomi. na mu pukedza. mu fungi a ita Thabelo. ne vnya
 Hayani. ngauri. Ovhalungwa nge vha malumura
 ngauri. happy mutungu a saya mi mu shulunge
 vha thumba gwo the mi vete. matrasi. vha ton
 Khe mutanya. ra wane Shango laton tohena
 nge mi the nge. ya medina. mi mutin a tshi ton
 gunna nge magona. ngauri vha rotuva
 nadgi piki. na ~~lame~~. (Mundo) vni ri lugise
 Geze la we. Na hane a rongo. vha na ma valenga
 vha vhotunda gwo the vha vnye hayani. radala
 lala (Theilon) a ya ha Albazin. jiwawa. medina
 wane; Ha da madinda. Dr. Piet. Galmary,
 a tshi ~~lala~~ Tshilunguni ene Bere. Khulu, o de
 u ne nge. mu fungi ma je from a vha nengise nisga
 zwi di vha he hane Ndu. dasho. ha Keneke. lastie
 li duvha. la Mngishela. Ha vha vhotungu kha vhatendi.
 Ngauri a ro ngo di vha he shaye. ngauri vha vha
 vha ya fulu vha. Ha Bulala-gonge. matshangana
 nge sondaka ra jifa vha vnde vha tshi ri ~~Na~~
 Magista game, no to vha. ngauri kha khune. wan
 o shasha. Revi. ndi zwane. Ha vi ne vadi
 engisa. Tsimbi ya lila. vha Ku vha ngama tini
 Ha ~~mu~~ uno. vha nne vha vha a zwi khado.
 Ra gheria zwu vndi Keneke. nge matshela.
 mu fungi a ~~zwi~~. axi. ndi vre ulu vha. ~~matshela~~
 matshela. Bulala. a swika To Phuma.
 ena maso tshi a we a 30. Ra wa na i kha tshi.
 Revi. Wefman, a siho o ya maongani. Ha Rev Benote
 vni na ene a ~~zwi~~ vha. Ho sala Klatt,
 Ra wane. mudavu wo ton dala. vha tshi ~~zwi~~
 vni mshunue. a ngafhi. zari a huse. ra lala
 na vho. na vhu siku. He i John. mshunue.
 a ngafhi; Dha vnu vha tshi ~~zwi~~ mshunue

I

K44/14

25

25

319

A ha magivhandila Raly thaga
Shango la Tshakhuma ndi la mulalo,
nganvi dinya la uvi mativhandila. Ndi uvi

a dzivhelelo. Ndi la. uvi maswina asi
dhere. nganvi ha fuma nwe, u fuma mulalo.
Arali muthu a bwa mashegonyi mawes, A tshi
pandelwa n am tangane da.

Ha ri musi Magivha, o Ha. Nga mwele
wa 1890, Hu tshi dheni Mbodi. He wa na mukhang
mukulu, vha change ho etha e Ramaano, na mulangaph
na khangale, ja Sundani. Mbodi. vha o lu mbe dya
Ha. Ton. Albasiru fivava. Na ha makado,
zwa uvi; u do vha Khosi ya matsholo. a dyla a tshi
Khwa thi sive. Nga ~~schwellems~~ Schwellems. che ni.
Arali mbodi, a se dheni vhi losi, ndi khvencu ndi tshi tama
Tshakhuma. vha dyla vha tshi thine thi sive negetuwa
Ha ri nga, duvela la u vhe wa ha we vhi losi. a da
tha ~~thi sive~~ iganvi, vha a tshi dyla bukhwanya
a ri, mukulu, matsholo, ndi a Thavhani, ro vhi dura hove
ndi hove, vhi losi vhi tshi vhi mbi wa matsholo
~~schwellems~~ Schwellems vhe ri ndi gwone. ~~schwellems~~ vha vhi
gwa damas vha gwa damas, na vha Rabella, mudjum
duni a farise. vhi losi ha we, musi thabelo yofekha
vha o ne sanya vha Khadana gwande. Mbodi a tmeva
o rula, mibilu, a silala u vhi dya Ramaylayso, na
Magote a we, vha the. Kha vha mulangaphuma,
na Ramaano, na makavela na Khangale.

Tha vha la, Thavhani, ndi mukulu, vha kiphe
vhi swika Thavhani, na gwi bidu Ngya vho, ndi
vha kathri, vha swika vha kathri. vhe ri; ndi gwone,
na musi hu shewa Khosi, tsha phanda Khosi,
i so atsa u vhu mba, vhi na vule vha vhi.
wa u vho na a re Khosi, tshi go vule vha vhi.
ndi do vho na a re Khosi, ndi hove hu tshi i wa
musanda, vha li nga u vule, vha tshi vha kiphe
ndi po ne hu tshi vhi dura mbodi a mba di vule
mukulu ya lila ndi hove hu tshi i wa khonzi.
Hu tshi a di vha mi kumba na mala.
vha da vho mufu Rega vha sila vha mu dyga vha
ha mukumba vheri Khosiana ndi ye ore
vha tshi khonzi. vha vha tshi tshi vha Ramaano
vho mulangaphuma vho si nyusa, vhe vhi do
gwi khona, ndi u tmeva, vha a ganya, tsha makado,
ma kado, a ri a vidi vne ndi do ita basi, vha vhi

Verte for 26

27

28

29

K44/14

nga gheggi, a nali ni na maenda. vha thim
 a thi mifisi ni ton di wela nga i nvi vha ne
 ndi ho ne vha tshi ra mbana nga tsha vho,
 Ramaano. mulangaphuma. Khangale Sundani.
 marha mve vhaashili. vha shalanda vhaasho.
 Tsevhi ya vha yo no swika thashani ye ni;
 Tshira tshe syrika tshi nda ha Thashia

Ha ri Ma pfumi a tshi Tswuka. Ra pfa mufuni
 a tshi Tambela zwenda. u tshi ri; tiki ndi tiki
 ndi; minvathu wa mbodi, a tshi khon vha sa
 mnilo Kheroni. vha ghe vha ne muvhona
 nga tshe dg a tshi mnilo. muthu a vha o no

muvheda. Nga mutobrig bha lu rumbu.
 * tshi mi koto dg a mbo di wela phasi, dg na la we ndi
 Hayani ngauri o tshi mangle. * tshi mangle a tshi mangle.
 * manghe dg ngauri o vha o di dg mba nga Tambo. Tsini
 gulu ya tsumyha Khor. Si khwetha, a vha o no muvhene.
 * la tsumyha - tsumyha. a tshi ri ndi a dorha u posa. si khwetha
 relo vha we m a tshi o no muvhona. * mbo di muvhona
 * a su vhele tshi. a vela phasi, vha tshi ya tshene,
 vha tshi swika, vha tshi muvunge nga
 magumo. a shuska vha haw vha ne lu tshemo.
 lu no nea losa nguluvhe. vha haw vhe u shi-
 vha, vha Mbulangaphuma na vho Ramaano.
 vha sa tsha la vhele ga murah. Ha mbo di vha
 u shasha tsho the. * harri duvha li tshi tawha.
 A vha o no swika Gombwe. u phalala mukosi
 O ramba vhatonga vha we. e mu pfuthi simphire.
 muthu a tshi u giga a runga phagi, vha tshi ri;
 sinike se pfa gwaze. Ba phi ba fo kozana.
 Righe ri vhatunge. a ngaphi peago khonono,
 Ria vheleke, vha mbo di goya thashanu musande
 u yo la vhelela mbodi. mactalo u tshi khon dabiva
 a tshi kila marshilivili. gwenegvo Gombwe a huma
 a ya hayani. Ha ri nga la matshelo, ha da
 mphephu * im a manluuna. e ri; ndi tshelap
 gwala, he me sho. Shango, la khakhurua,
 la tshi nyala u si vhe mu shasho, mutuku,
 vha Tonga vhe u shasho vha sia na mituli. *
 na guri a * Rig tshi vrwa nga matsheloni ra wana
 Mba no * Shango, li sine a na muthu, tu tshi lila.
 Thukhutshu khughe dg i tshi ri; Thukhutshu khu
 vhone, vha Tonga vhoi shasho vha vela
 veshamri Luvu vhu, vheri venda lo vhiha, vha venda
 Bi hile vha mve, vha nyofha, vhoi shasho vha ya vho
 Lwanondo

319

27

K44/14

27

319 Mphephu, a bume la hayani ha we nganori

o vha o da ydale, he Rovole. La mbo lala
 ndi hone Mbodi, a tshi vha Khosi a ppi madzivhandila.
 Ramulayo a itwa khosi Lushulamini, a ppi
 Nellyhalami. ngauri na ene o vha a saaphu,
 u vha Khosi, la mbo lala. u swika Mbodi.
 Madzivhandila a tshi dzama. vnu tesi ha
 Tshimbiluni madzivhandila. a ho ngo vhaba
 Muvhango ngauri ndi ha tshi kshuwa.

Mbodi-madzivhandila o dzama. nga nwaha
 wa 1899 Ha dzhena Tshimbiluni.
 o dyeniswa nga Makumbi, Benn-Foster
 nga nwaha wa 1899 Tshi fthinga tsha ndwa
 ya mavhuru, na mai simane, itshi thoma
 ndi one matungo a Kale ngauri thathu
 vha Kale vho vha vha sina myotho, na honi
 ho vha businga malwage, a no nga a gwino,
 ngauri vho vha vha sa ambari, tshi thu.
 vha sa ppi phephe, vhe vhabne vnu kuma,
 vha gwino vha dgula nga ugo mela, thegi, a buna
 vha thanga vho Khywatho ho gwi so Kon towimila,
 tu vhatanga, tu vhasidana. ka na ndi dgi ngunho
 gine vha fukar, na mi novenda, na zwi fu wo
 zwa gwino a gire fani na zwa Kale, na kholomo
 da Kale, ndi obi mwe dgi na maanda na Esela,
 daa Kale go vha fi na maanda. vha fungi vha Kale
 vho Benn-Foster na vho E. Shewell ms. vha vha
 vhe vho Esela, daa vho nthiki yo vha itshi kwala
 saga, maruke, i nthiki, ndi minni Esela
 daa gwino dgi sa hvali saga, ndi uga umi,
 vho no dgi sha ndula madzina a go Kami?

Esela, i tho tipi, Mbongola na (Gonki.)
 no zwi vhone, zwi thi gwa Kale, gwa shambans
 na gwi swa, na maite le a Kale ndi ma mwe,
 na maite le a zwi no ndi mwe,
 vha gwino vheri: vha Kale a vho ngo thanya,
 vho tra mya' gwine, matangzwa swa, a itwa
 nga malala, vnu tali ho vwa swa, kha vha Kale
 vho ghia honi, vnu tali kha vha Kale

ndi e ne o ha' i mwifha swa ni d' on se da
 a thi ambi zwo ne maq' ndi tshi ri matangzwa
 ma swa a tikwa nga malala?

319

23

K44-114

18

Mathungo a Mphephu na Sintimula

319 Makhalde, Ramabulana, o dama nge 1895
mphephu ndi musi o ya Kimberly. Schistosomule.

319. *Gurujiwa vhu Kalanga nga mune wave na*
dgi Goloi da 16 u yonengisa Markele, who wha wha
Tiko hayani, musi Madivha, ota. Mphephu,
a ruelua luvale nga malolo. Petnden. arri, nge no
Madivha ota. ha ngei vhu Kalanga Ha Sintumule,
wha gwi pfa uoi; hand dhera, khosi intwa malise,
Ho Kushangana magota, who Basivethiele;
na who Ratombo, ng makhathe Revele, a hana, tjuwa,
wha whidge. na tunyungu a da who, whi ri
khosi ye ra sumbe dava nga Rama Sulana, ndi ye
neii. Tunyungu ~~not~~, e ya, wha thashie,
dgi kholomo, fungutungu ari; mpheni thoho, ye
muse, musi a Bhila gri; shone, whi ri ai-
uro mini, ari; ndi ri mphephu, na Sintumule,
who shona, a tshi hoyo, malise, na magota.
a we. A mbo di na mela mbindi ya we, aya Hayani
a tshi swika hayani, a mbo di ruma whethu
Ha mphephu, u ni a songo vhu ya nga Bada
nganori who la ngana u wha vhu la ka na
Ha Sintumule, a mela nganralor.

Ha swika Sintusmale phanda a swika
vhru vruva. Ha makhaazi Ndalambi. epi ~~ndi~~ ~~ndi~~
ezi ~~ndi~~ vhuva ori mukomana ha'ithu vhuva
naal vheet ha'ithu. Ndalambi. ezi vhuhasi ho dhenu
ha nne a thu vga vhu vruva. Sintusmale ~~ori~~
ndi a ya u lwe Ndalambi. ezi u lwe la myi. ezi
a ~~ndi~~ u lwe la mukomana. Ndalambi ~~ori~~
vhu vruvi a vhu lwe lvi mukomana. mukomana
mukomana ~~ndi~~ galor. ocha o dai sia ndilemi. ndi ho ne a tshi yu
vhu vruvi, a mukomana. ~~ndi~~ ari. ~~ndi~~
vhu vruva vga malise. ezi ari ~~ndi~~ u lwe. Tumayayin.
~~ndi~~ u lwe la myi. ~~ndi~~ mukomana. ~~ndi~~ u lwe la mukomana
a vhu vruvi. ndi ho ne a tshi a phanda ha matwetambani
a phata mi tabto hone. Mphephni na'ine a swika.
vhu vruvi. Mathadi Ndalambi. ezi Sintusmale.
Ovha e phana mphephni ari gume vhone tho Mathadi
vhone vruvi. Mathadi. ezi vne ndi'na ming adolake
lesa. who inwe na vne funtha ndi songo vhu vruvi
ndi hone a tshi. Ha Tumayayin. dia we math tho
kholome. dia hone a tshi. Ha Tumayayin. dia we math tho
vhu vruvi. vhu vruvi. vhu vruvi. vhu vruvi.

tha Thavhani vhe ri nge vhe de. vha sa gwe di shi
 gwanri ngo mu hayani hu na Tshi mbevha.
 ngawi ~~tha~~ tames o dula he ne pho mustanda
 una sia la we. a vhuza Rasi wethshela ari.
 Siansi langa ni so ngo da na da tsiki a sua. tsigidi
 nga ma tshe loni. vho mpephu vha vbona. ~~Thi tshe~~
 a tsiki imisa takanda ofara dug a Tomu
~~x mati kro ndi~~ vhe ri muthu u khonda a tsiki vba ~~tsiki~~ vba
 Tshi Bi Kela a swika Kha vho ~~Kari~~ vho ta ka. thavhani vho ya
 malimunha. ngawi vhe ri thano a hu lwe ie. ndi ho ne
 mpephu a tsiki ri Sintumule. malimunha. e ne a lunga
 Thavhani. Thavhani a hongo vha na undwa ngawi
 vha vha vho ta ka. Malimunha vha fara tsha ukonda,
 vha thela vha thi. a ho vhelela a dhena thondoni. ngei
 Hayani vha tsiki ton hana. vha lufuri. Sintumule.
 a vhi gcela my Romana ari ngeno zwi a konda
 vha vha vho ya dali wa. Ha re viva zwa vhu hosi. mpephu
 fia ari. Sintumule. vha a gentle malimunha. Tongunyene
 ari. a songo dula malimunha. ndau mbili a di duli
 hu tsiki. miniseni mudashini. Khagela.
 ndi hone a tsiki a tsiki thephu. a di duli hone
 ngali nwe du vha. ha Shasha Tshibikela. a shekela
 ha Sintumule. In phe phu. a rumu mudinda
 11 mudi vhe lela. Sintumule ari hu fha-
 PA. vho. hu hayani. o dula zwave.
 Ha do vha ha Shasha Mwana. a Shashela
 ha Sintumule. a di ralo a ri hu fha t mwanane.
 ndi mwanane wa shu rotte. Ha ri li nwe
 du vha. a inga. Halwa vhu nzhia a shekela na Burasi
 a vhi dza magota o the. a vhi dza mudashini
 na tsivodza ndi Thahive na mufe ba. vha nwe.
 Halwa. Missi vho no dylela. ari ri ai gwipfa.
 naapnre ndi ri nwana. ha Bebi Munuve nwana.
 vha do wa vho the. Mufe ba. ari umini sintumule
 ari. ndi ri nwana ha Bebi munuve nwana. vha do
 wa vho the. Mufe ba. ndi unna mela mbi di ya we.
 a si ula. nde bu di tsiki ton thepheda. u ya
 Ha mpephu. Missi a tsiki swika. O Ton shisha
 mabi ko. ari; no so Ko'e dula hi tsiki unngwa
 Nga Halwa. Shango lo zhi wa. vha a Sintumule
 o Ku vha nge nya magota. o the. unri nwana ha
 Bebi munuve nwana. vha do wa vho the.
 mpephu ari. a Sintumule. naa. mufe ba ari
 ee. nne ndi nwana. muthu kui Kani,

319

319

30

K44/14

30

Mphetheku ari. Ndi do ruma mudinda wa naga.
 Ambi di ruma mudinda a ya vhu dgi sa a ri ndo
 rumi wa. Mukoma a ya a vhu za Sinthumule.
 ari ho da mudinda wa musanda. A ri mu vhu zeni
 a dc. a ya a lo sha ari kufi mini mudinda ari:
 kufi mafungo a ne nda a pta ndi one naa!
 a ri kwana ha Bebi munwe nwana. vha do wa vho the
 Iya u vhu si Sinthumule ari ndi zwone. nwena ha Bebi munwe
 iphephu nga vha do wa vho the mudinda a mbo huma aswika
 u rats. a ha ne lela munwe wawe. a ri mafungo ndi one. muhal
 ari la da a pha lo Kowhele. Muhal. Mphetheku ari
 a aq e. Sinthumule. Tshiala. Ni rambe ni gume nge
 vhu lora ma. Ha Thendo ghe dji ya kuhanga na
 musanda. Ya ri dudu. muthu a i phakha. ene. munwe
 a ri ndi a taa nge nge muse. vha ha na. the mi
 a iwa muhal. vha songo ya. vha ri a ri a tuwa mando
 maling'ndi wa toba lila. vho di tama zwa vhu di
 ngawi a rei muthu a tshia Ndwani utavela u ditama
 ngawi sheri. Ne nna se Kho dwe tshi ala. ya ri
 a i ya farana. Tsha vha tshi bu bu. mu fhi ni
 va tambela zwa nda. mutobon u tshila muthu
 Zidene fwo ndi honesin thumule a tshi taha a wela
 Lweswefha Ha Tshi rotha a du a mutu ami tshia weleni
 ha vha tma vha we. a ruma tshi chenya ha matige
 ari ma khulu ndi shans. Matige ari zidie ndi
 musagi. nge a fhuve a ye humve. Ngawi ndi
 vha na vha nge vha the vhe nge sikone nge na
 mafun nge anu. mudinda a vhu ya a he ncela
 Sinthumule. Li tshi Kowhele vha la nge na. sheri.
 Ri a wela. Sinthumule. a ri. Kho dani kholomo
 go the. Li wela. Hoge fte na we vha a tshina
 u sala. Chongo tsha sala. Ngawi kholomo go wela.
 Vha Kelaha vhe ri a ri yi. vho marise u muside
 mutuva utshili tsha. Gvorma. mura thu wa musida.
 vha yo gus. ta. yif. mifutami. a fete mudi. mu bine
 ndi hone he li ntshumule a thoma vifungwa a vha
 mudi. Ha ri. nge li mve du vha a ya ha mena the.
 ari u nge si ntshidie. uru ndi qhene shano naa!
 manavhela a ri. nge vha de zwa cho. nwankwa wa khosi.
 Hu fha ni vha thi hi. Ndi hone manavhela, a tshia
 Ha mphetheku. nge tshi mbe vha ari ndi funa u ita
 tshi kaxtsi uru. ri do liva na makhwa hone
 mphetheku nge u sa divha. Tshi mbe vha Tsha manavhela.
 a tenida. a phata mitshetso. Musi mitshetso yofhela.

verte for 31

319

30

K44 / 14

三〇

319. *Mphephuani*; ndido mama mudiendo wa age.

“Mô de mima midinda a ya, vnu dei sa ari kido
mi iwa, a ya a vnu òga sinnamme.

ari ho da mudiida wa musanda. ari mu ahi open
a de a ya a ho she. ari bu thi minis mudiida ari

① hui fpi maphungo a ne nda a pfa ndi one nae?
a u ri rwana ha Babi manwe rwana, wha do wa wha
ya inwungu. Sintumule ari; ndi gwo ne. rwana ha Babi mi we
shephu nga wha do wa wha the. Sintumule ari; maphungo ndi one, mukali
nra; la de a pfa, lo Kewela, Mukali, Mphephu, a;
aa 9 e, sintumule, Tshala, Kivambe ni gumi ng
wha lo rwa, na Thanda fcheda, ya kiu whengan
Musanda, ya ri dudu, Muthwa a i pfa tha eone, munwe
a ri ndra, ta nga hore mure, wha ha ne shi;
a irva mukali, wha songo ya, wha ri a ri a tuva thondou
malingindi wa toba li ba who di tama gwa wha di,
ngauvi arali muthwa a tshala Ndwani utanelu u fitoma
ngauvi wha ni Minna u Khodwa tshala, ye ri;
a i ya farana, Tsha wha tshala bububu, mu hini
wa tambe la zwanda, muto bora u tshala muthwa
zoe ne zwo ndi honge sintumule a tshala taka a wela
Lwanga na Tshala a gula mafassu tshala wela
na wha ton wha we, a yuma tshifanya ha matige
ate ma khulu ndi phans, Ma tidi emi esse ndi
musadi. Nga a fikre a ye humu, Ngauvi ndi
phans wa rwa wha the ndi nga siton u gana
maphungo amu mudimida a wha ya a go nlele
a sintumule li tshala kohela wha la agana, wha si;
Kholoma. Sintumule, a ri, Khadani, Kholoma
ndi. Aji wela, tiege fte, na we gora a tshala
tshala. Tsho tshala sale, Ngauvi Kholoma go wela
the tshala he vi a ri yi, wha mafisa no musidi
mukarantchili tshala, Dhundumu, mina thia wa Musida.
wela na sintumule, Na rwana we inside,
wha ye dulg. Ha gill. Mifulari, a fate mudi, mukhlu
ndi hore he si ntawase a thome si fungwa a wha
mukendi. Ha ri, nga li mwe duwhe a ya ha menarhela.
ari una si ntendele, uru ndi ghene thano naa
manokela a ri, nga wha de gwa oho, nwaya wa khosi.
Ateha ni wha thihi, ndi hore manokela, a tshala
ta mphephu, nga tshimbeha a ri ndi fura, u ita
Tshikanti u ri, ri do lwa na matkwa hore
mphephu nga u sa diwka, Tshimberha Tshala manokela.
a tende, a tshala kaitsheto, mudi mitshete yofela,

write for 31

A tshoona Maventha ha Sintnumule, ari.
 Mitsho ya phela e ri nde zwone, a vhu dza
 marolontiphi (mashawu) a ri nne ndi a wela
 Ha manankela, she ri nde zwone, Arali wa lwa -
 na musi u switka li tshi Karkela, Moshala,
 ri go u phala. Mudinda a vha s'ivo ya Kalo
 Thawani wa mafala. E mi Sintnumule o ghenya
 Ha manankela, mphelana, e ti. Tsho ala ne gume
 nga thalorwa. na he Suguyemper, ya u ramba
 ya ramba duke, ye i tshidza, e ri ndi a ts'a
 nge nne mper she ri a isce inkabi, ri ni songo
 nko a tshi gidi. Ni tonfara, a rali, e Sintnumule
 Ni songo mu shulaka, a ne a mushulaka, na ene
 u ya shulaka, ni ton ranga nge ma fumo,
 ya ri u farana, tshi kooz tsho ton like ha -
 tshe ufa ka phathu, Bas, Hans. (Libada)
 emi i tsha di vha ndwa, ya whatakana music
 mphelana, a tshi do switka ndi hene ni tshi do shona
 ndwa abnunome, ngawi vho sha whatshi kundwa
 u ghe ne, thawan, ngawi zo shi ghe ne ma anda.
 A vha u ade Tshale mukela, tshakela mphelana ha
 Rognabulana, Bas, Hans, na mvolonti tshona seli -
 ha mukohadi, Bas Hans, a tshi tshona tshi vuli.
 tshi tshi du ba ari a haag giwino ndi hene ni tshi
 do shona ndwa shukuma, a do a isce ha mafala,
 iyu mushwaana. a tsha di timatima, mu mwe -
 mu thanga we a vha e fe nefha tsho ha.
 a ri mugiazi wa mphelana tshoma ni ya we.

*tsvimala
 ja nbowe ya
 Kiroth, a tshi ni songo rosa tshi gidi ni tonfara, husi vho
 tsvii tsvii (are)
 tsvimala, a vha obra iyu musekane Sintnumule
 tsho mufha ndila, a bva e tsha whathu vho we vha fela
 Maventha arali a tshi vba vha ranga, thawha vha longa
 mukela. ndi hene Bas Hans, tshi vhu dza mvolonti.
 ari no gwi vho na ha, ndi yo ne vho na vhu kuma.
 musi Sintnumule a tshi switka tsho marolonti
 ol Ton ni ngi gwi vhindu, tshaka. musi one
 dgi vhu kuma a ri ndi minni ni songo mphelana
 vho ri a ri ghe ni ndwa dza makapiri.
 ndi hene Sintnumule, a tshi a Pretoria u ramba
 matshawa,

319

8

~~32~~ K44 / 14

324

Masterton

319

~~a. She a missusant, Ka Khunphanie, matlenga, Shrimampi, Nwamatla, homa, Nwabon, Kwan, a, bingala, Mardethala, mphakhatai, mahumise, mabisan dayas, Bungom, Peng obingayat, Ragisi~~

Muthiwan

Muthoiwane o wha o sheeta Owha
a nade lava vivha nga
a shavela, Ha nwe ~~dwinginges~~ a sheeta
mudi, mukulu nga unive duvha Ratombo
(matche) a whi oya ~~dwinginges~~ a rimatche
eo. ndido da u thavela Khelomo ga nga he nefha
ndi taki thevela matche, matika na tshiru
wha, a sunia u dia muthoiwane. Na hore mudini
wa muthoiwane, o wha o sheeta na shatonga tini
musi mapuwhi a tahi tawaka Ratombo a wha
o brekela na tshiru tahu we. yo sefanane, na
muthoiwane, Ratombo a kyndua u dghena
mudini, Ratombo a sheeta shatonga. He wha
hu na matonga, he nefho mudini wa Muthoiwane
a tangana na muvenda u aranga, ri;
ndi we thambatshiru; ndi hore muthoiwane
a taki shavela na Khelomo dia we a ya,
tahi lunguri, gwe ngi ho whilawa whasadi
Ha ~~nwe~~ ~~dwinginges~~ a shatonga switka, ne w
whatawha taki to da muthoiwane, ndi hore
matonga wha taki ira Ratombo, she vi ndi
Tshidlay-a-nashakura

E.I.D. S. 319